

Baebele ya bana
E tlesa

Tsatsi la
mathomo la
paseka



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Janie Forest

E lomagantswe ke: Lyn Doerksen

E phetotswe:

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela
kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.



Mosadi o ne a
ema godimo
ga thaba ya
modumo,
matlho a
gagwe a
lebeletse ka
botlhoko.




Ngwana wa gagwe o
ne a swa. Mme
wa gagwe e
ne le Maria,
a ema mo
lefelong mo
Jesu o ne a
bapotswe
teng.





Dilo tse di
diragetse jang?
Go tla jaang
gore bo
phelo
jwa Jesu
bofelele
botlhoko
jaana?





Modimo ena
o letleletse
jaang gore
ngwana wa
gagwe
a bapolwe
mo sefapanong?
A morena Jesu o
ne a dirile phoso?





Nnyaya! Modimo ga a palelwa. Jesu ga a dira phoso. Jesu o ne a itsi gore otlo bapolwa ke batho ba ba dirang bosula. Le fa Jesu o ne a le monnye o ne a raya Maria gore botlhoko bo mo tseleng.



Morago
pele Jesu a
bapolwa, mosadi
o ile a tla go tshela
dinkgamonate
mo di nao tsa
gagwe. "O tshameka
ka madi", ba ngogorega
barutwana ba ga Jesu.




"O dirile tiro e ntle", a fetola Jesu. "A bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho!"
Ke mafoko a magolo jaang?




Morago ga se, Jutase, mongwe wa
ba rutwana ba le 12
ba Jesu, a dumela
go rekisa Jesu
go baperesita
ba bagolo ka
difelefera
di le 30.






Fa a le kwa moletlong
o mogolo, Jesu o ne
a ja dijo tsa bofelo le
barutwa ba gagwe. A
ba bolelela di kgang tse
dintle ka ga Modimo le
di tshepiso
tsa gagwe
mo go ba mo
ratang.




E be Jesu a tsaya
senkgwe le senwelo
gore ba je le go nwa,
fa ba tla mogopola
ka tsone.



Ya re maitisiboa a raya ditsala
tsa gagwe gore, "Ammaaruri ke lo
raya ke re; mongwe wa lona o tla
ntshwarisa", e be a tshaba, "nka
se tshabe"
petoro
a gana.



"Ammaaruri ke go raya ke re: o tla
intatola gararo mo bosigong jono,
mokoko o ise o lele."





Ke fa Jesu a
fitlha nabo
kwa felong fa
go bidiwang
Getsemane.
Barutwa ba
gagwe ba
robala.





"Modimo wame" ...
a rapela Jesu,
"Rra fa go
kgonega, a
senwelo se, se
mphete; fela e se
nne ka fa mma ke
ratang ka teng,
mme go diragale
ka fa wena o
ratang ka teng."



Ka tshoganyetso Jutase le batho
ba le bantsi ba tla go tshwara
Jesu. Peto a kgaola tsebe
mongwe wa moperesiti,
Jesu a mo fodisa.

Tshwaro ya
ka keresete
e ne ele
thato ya
Modimo.



Baperesiti ba mo tshwara Jesu, ba
mo isa kwa ntlong ya moperesiti
yo mogolo wa ba
juta, bare Jesu
a bolawe.
Gaofinyana
petoro o ne
a eme ...





... teng gaofi le molelo wa barutwa a utlweletse. Gararo, batho lebeletse petoro, ba re mo go ena; ne o na nae Jesu, Peto a itatula jaaka Jesu a mo boleletse.



KOKOLO-KOKO0000


Morago nyana,
Mokoko wa lela,
e ne le jaaka
lenstwe la Modimo
mo ditsebeng
tša ga Peto.






Jutase o ne a
swaba thata, o ne
a itsi gore Jesu o
ne a sena molato.





Jutase a tsaya
difelefira di le 30 a
di naya baperesiti,
baperisiti ba di
gana.





Jutase a
latlhela madi fa
fatshe, a tswa
a ipolaya.






Baperesita ba tliša Jesu
kwa go Pilato, mogolo wa
baroma. Pilato are, ga
ke bone molato
mo go monna yo.
Mara baperisita


ba tshwelela gore
a babolwe.




Pilato a ineela,
are Jesu a bapolwe mo
sefapanong. Baperesiti
ba sotla Morena Jesu,
ba mo kokotela mo
sefapanong sa
setlhare.



Morena Jesu o ne a istsi gore o
tlo swa ka tsela e na. o ne a itsi gore
leso la gagwe le tla tliša
tshwarelo go ba
dira dibe ba ba
tshepang mo
go ena.



Dinokwane tse pedi di bapotswe
le morena Jesu, yo mongwe o ne a
dumela go Jesu a ya
paradaeseng, yo
mongwe ga a
dumela.



Morago ga nako e
telele ya go utlwa
botlhoko, Jesu
are, "Go fedile"
e be a swa.

Tiro
ya gagwe o
fedile. Ditsala
dia mmoloka.



Masole a baroma ba nna
ba tlhokometse
mabitla a gagwe
gore go se nne
ope o tsena
mo go ona.



Ga sena e ne ile
bokhutlho jwa
polelo, ne go tlo
nna botlhoko
jaang,

Modimo a
dira selo se
se kgatlang.
Jesu a
tsoga.



Mosong, letsatsi la ntlha
la beke, bangwe
ba ba rutwa ba
fitlhela letlapa
la le bitla le
tswile. Jesu
o ne

a seo.



Mosadi mongwe a
sala kwa morago
a lela. Jesu a
tlhagelela go ena.



A tlala boitumelo, a
raya barutwa gore
Jesu wa phila. Jesu
a tla a phila gape go
tswa basweng.



Jesu a tlhagelela go barutwa,
a ba bontsha matsogo a gagwe.
E ne e le nnete. Jesu wa phela gape!
A itswarela petoro, ebe a raya
barutwa gore ba bue ka ena go
mongwe le mongwe. Ebe a ya
legodimong ko a tswileng teng
ka chrisimose ya ntlha.



Tsatsi la mathomo la paseka

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,


e fitlheletswe mo

Matheo 26-28, Luka 22-24,
Johane 13-21

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena, o tla phela le ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo: Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kete ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

